

Dijana Djukanovic

From: Osnovna skola "Polica" Berane <skola@os-polica.berane.me>
Sent: Friday, April 21, 2023 2:00 PM
To: Finansiranje; pisarnica@skupstina.me
Subject: Dostavljanje odluke i ugovora
Attachments: 20230421114910.pdf

Црна Гора
Агенција за спрјечавање корупције
ПОДГОРИЦА

Број:	21-04-2023
Датум:	21-04-2023
Својеручно:	ВЕРИЈЕДНОСТ

020587/1384

Poštovani, shodno zakonskoj obavezi, u prilogu Vam dostavljamo odluku i zaključeni ugovor o radu na određeno vrijeme.

Srdačan pozdrav!



Crna Gora
Javna ustanova Osnovna škola
„Polica“ Berane

Adresa: Gorazde bb
84300 Berane, Crna Gora
tel: 051 241-703
skola@os-polica.edu.me

Br:02-100/23-211/1

20.04.2023.godine

Na osnovu člana 101b, stav prvi, tačka 1 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Sl.list RCG“ br.64/02, 31/05, 49/07, i „Sl.list CG“ br. 45/10, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21 i 146/21), direktor JU OŠ „POLICA“ Berane, donio je:

O D L U K U
*O zasnivanju radnog odnosa
na određeno vrijeme*

1. Pantović Snežana, I nivo nacionalnog okvira kvalifikacija zasniva radni odnos na određeno radno vrijeme od 20.04.2023. godine do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 19.05.2023. godine, u JU Osnovnoj Školi „Polica“ Berane na poslovima i radnim zadacima radnik na održavanju higijene u Matičnoj školi, puno radno vrijeme.
2. Radni odnos iz tačke 1 ove odluke teče od 20.04.2023. godine

Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa pripadaju mu po Zakonu i Kolektivnom ugovoru.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imenovana zasniva radni odnos na određeno vrijeme od 20.04.2023.godine do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 19.05.2023. godine a sve u skladu sa članom 101b stav prvi, tačka 1 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Sl.list CG“ br.64/02, 31/05, 49/07, i „Sl.list CG“ br. 45/10, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21).

Ova odluka je konačna.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke zaposleni koji smatra da mu je povrijeđeno pravo iz rada, prije pokretanja postupka pred nadležnim sudom, dužan je da podnese predlog za mirno rješavanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u roku od 15 dana od dana prijema iste.

Получено 04.04.2023





Crna Gora
Javna ustanova Osnovna škola
„Polica“ Berane

Adresa: Gorazde bb
84300 Berane, Crna Gora
tel: 051 241-703
skola@os-polica.edu.me

Br:02-100/23-211/2

20.04.2023. godine

Na osnovu čl. 29, 37. i 61. Zakona o radu ("Sl.list CG", br.74 /2019), JU OŠ „ Polica“ u Beranama, Polica b.b. koju zastupa profesor Vladan Folić, direktor, (u daljem tekstu: poslodavac) i Pantović Snežana iz Berana, I I nivo nacionalnog okvira kvalifikacija – JMBG [redacted] registarski broj radne knjižice 384/96, (u daljem tekstu : zaposlena), zaključuju

UGOVOR O RADU

Član 1

Ovim ugovorom u skladu sa Zakonom, uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti između poslodavca i zaposlene.

Poslodavac i zaposlena prihvataju sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom, Kolektivnim ugovorom i ovim ugovorom.

Član 2

Zaposlena zasniva radni odnos na određeno vrijeme od 20.04.2023 godine do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 19.05.2023. godine.

Član 3

Zaposlena je dužna da stupi na rad kod poslodavca dana 20.04.2023. godine, od kada joj teku sva prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada.

Član 4

Zaposlena se raspoređuje na radno mjesto – radnik na održavanju higijene u matičnoj školi JU OŠ „ Polica“ -Berane.

Član 5

Za vrijeme trajanja ugovora o radu poslodavac i zaposlena mogu ponuditi izmjenu ugovorenih uslova-aneks ugovora u slučajevima utvrđenih zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 6

Zaposlena zasniva radni odnos sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 časova u radnoj nedjelji i koeficijentom složenosti od 4,50.

Član 7

Ugovorene strane su saglasne da se mjesečna zarada zaposlenog utvrdi na osnovu najniže cijene rada za tekući mjesec i koeficijenta stručnosti i složenosti predviđen kolektivnim ugovorom, uvećan za svaku započetu godinu radnog staža do 10 godina za 0,5%, od 10-20 godina za 0,75% i preko 20 godina za 1,00%.

Zarada se zaposlenom može uvećati i po drugim osnovama u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Član 8

Zaposlena ima pravo na naknadu zarade, uvećanu zaradu i druga primanja po osnovu rada u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Član 9

Ugovorene strane su saglasne da se isplata zarade i naknade zarade vrši jedanput mjesečno, po pravilu do 10-tog u mjesecu za predhodni mjesec.

Član 10

Zaposlena ima pravo na odmor u toku rada, nedeljni i godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 11

Poslodavac se obavezuje da obezbijedi i sprovede zaštitu za radu u skladu sa Zakonom, propisanim mjerama i normativima.

Član 12

Zaposlena podliježe disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 13

Svaka od ugovorenih strana može da otkáže ovaj ugovor.

Poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom u slučajevima predviđenim Zakonom i odluka o otkazu je konačna.

Odluka o otkazu Ugovora mora biti obrazložena i da sadrži pouku o pravnom lijeku.

U slučaju otkaza Ugovora o radu zaposleni ima pravo i dužnost da ostane na radu u trajanju najmanje 15 dana od dana dostavljanja ugovora o radu, odnosno odluke o prestanku radnog odnosa.

Zaposlenoj može prestati radni odnos, odnosno Ugovor o radu i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 14

Poslodavac se obavezuje da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje (zdravstveno osiguranje, penzijsko-invalidsko i osiguranje od nezaposlenosti) u skladu sa Zakonom, danom stupanja na rad.

Član 15

Poslodavac se obavezuje da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa vrati uredno popunjenu radnu knjižicu.

Član 16

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih se 1 (jedan) primjerak uručuje zaposlenom, a 3 (tri) zadržava poslodavac.

Član 17

U slučaju eventualnih sporova po ovom Ugovoru zaposleni koji smatra da mu je povrijeđeno pravo iz rada, prije pokretanja postupka pred nadležnim sudom, dužan je da podnese predlog za mirno rješavanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u roku od 15 dana od dana prijema iste.

ZAPOSLENA

Prošćević Mirko

POSLODAVAC
[Signature]